



Broj:03/1-18093/2-21

Podgorica, 29. septembar 2021. godine

Uprava prihoda i carina Crne Gore na osnovu člana 29 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Ivana Ivanovića, novinara "Vijesti", e-mail: ivan.ivanovic@vijesti.me, d o n o s i

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev Ivana Ivanovića, novinara "Vijesti" od 09.09.2021. godine u dijelu koji se odnosi na kopiju osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za doo "Euromarine MNE", Kotor i doo "Private Family Office" Tivat od osnivanja do dana podnošenja zahtjeva.

Usvaja se zahtjev Ivana Ivanovića, novinara "Vijesti" od 09.09.2021. godine, pa se dozvoljava pristup informaciji koja se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za doo "Euromarine MNE", Kotor za 2012. godinu.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije elektronskim putem, na e-mail adresu podnosioca zahtjeva, u skladu sa članom 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 48,60€ koje je podnosioc zahtjeva dužan uplatiti u korist organa – Uprave prihoda i carina Crne Gore na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Ograničava se podnosiocu zahtjeva pristup informaciji iz stava 1 ovog zahtjeva koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na jedinstveni matični broj, broj telefona i adresu fizičkih lica (direktora, osnivača, vlasnika...) dakle, na lične podatke propisane članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Odbija se zahtjev Ivana Ivanovića, novinara "Vijesti" od 09.09.2021. godine u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za doo "Euromarine MNE", Kotor za 2013. godinu, zbog neposjedovanja informacije.

O b r a z l o ž e n j e

Ivan Ivanović, novinar "Vijesti" podnio je Upravi prihoda i carina Crne Gore zahtjev dana 09.09.2021. godine, kojim je tražen pristup informacijama dostavom kopije osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za doo "Euromarine MNE", Kotor i doo "Private Family Office" Tivat, kao i izvještaje o poslovanju za navedena pravna lica od osnivanja do dana podnošenja zahtjeva.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu informaciju iz stava 1 i 2 dispozitiva rješenja pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na način što će se kopija akata dostaviti na e-mail: ivan.ivanovic@vijesti.me, uz ograničenje iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koja se odnose na brisanje ličnih podataka propisanih članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 167 stranica, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i člana 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br. 66/16) kojim je propisano da trošak skeniranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,30 €, za 162 stranice određuje se naknada troškova postupka u iznosu od 48,60€. Napominjemo da za 5 stranica koje ovaj organ posjeduje u elektronskoj formi nisu obračunati troškovi postupka za pristup informaciji.

Uvidom u sadržaj tražene informacije Uprava prihoda i carina Crne Gore je utvrdila da dio iste opisan stavom 5 dispozitiva ovog rješenja sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG (osnivača, vlasnika, direktora,...), adresu, broj telefona..., radi čije je zaštite članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Članom 2 stav 1 navedenog Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obrađivati za namjenu koja je određena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju. Lični podaci se, u skladu sa stavom 2 ovog člana, ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

S obzirom na prirodu tražene informacije, organ nalazi da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Upravi prihoda i carina Crne Gore, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da se tražena informacija iz stava 6 dispozitiva rješenja ne nalazi u dokumentima koji su u njegovom posjedu, iz razloga što pravno lice nije dostavilo finansijski iskaz za 2013. godinu, a što je bilo dužno da uradi u skladu sa članom 10 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16) najkasnije do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu, tako da se zahtjevu podnosioca u tom dijelu ne može udovoljiti. Napominjemo da je navedeno pravno lice prestalo sa radom 2013. godine.

Informacija u posjedu organa vlasti, kako je propisano članom 9 stav 1 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja.

Napominjemo da je tražena informacija u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za doo "Private Family Office" Tivat za 2020. godinu, javno objavljena na sajtu Uprave prihoda i carina Crne Gore www.eprijava.tax.gov.me – pregled finansijskih iskaza, pa u skladu sa članom 26 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ovaj organ nije u obavezi da isti dostavlja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja preko Uprave prihoda i carina Crne Gore. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 4,00 € administrativne takse na žiro račun br.832-3161017-60 shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 53/03...02/06, "Sl.list CG" br. 22/08...26/11 i "Sl.list CG" br. 018/19).



Aleksandar Damjanović
V.D. DIREKTORA

Dostavljeno: stranka
arhiva
a/a

Fw: Zahtjev

Uprava prihoda

Thu 09/09/2021 14:18

To: Suzana Jovicevic <suzana.jovicevic@tax.gov.me>;

Cc: Milica Vuletic <milica.vuletic@tax.gov.me>;

CRNA GORA UPRAVA PRIHODA I CARINA PODGORICA			
Primljeno: 10. 09. 2021			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03	18093	1-21	5205

Od: Ivan Ivanovic <ivan.ivanovic@vijesti.me>**Poslato:** 9. septembar 2021. 14:14**Za:** Uprava prihoda**Tema:** Zahtjev

Poštovani,

Shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama upućujem zvaničan zahtjev vezan za dostavljenjem sljedećih podataka:

Sva dokumentacija podnijeta uz zahtjev za registraciju privrednog društva "Euromarine MNE" - Kotor i "Private Family Office" DOO Tivat, svi akti koji se dostavljaju po zakonu Centralnom registru privrednih subjekata, osnivačke i druge akte, statut, kao i sve izvještaje o poslovanju od osnivanja do danas, svi izvještaji o poslovanju od osnivanja do danas.

Traženu dokumentaciju molim vas da mi dostavite na mejl adresu: ivan.ivanovic@vijesti.me

Srdačan pozdrav,

Ivan Ivanović, novinar "Vijesti", 068-007-124